

**MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU
IZMEĐU
MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ESTONIJE
I
MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA CRNE GORE
O SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA**

Ministarstvo poljoprivrede Estonije i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, u daljem tekstu "Strane",

Sa ciljem stvaranja boljih uslova za razvoj bilateralne saradnje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,

Sa namjerom da razmijene iskustva u reformi ovog sektora ekonomije i različitih naučnih i ekonomskih kontakata,

Sa ciljem da se stvaraju bolji uslovi za razvoj bilateralne saradnje u oblasti poljoprivrede i industrije hrane,

U okviru svojih nadležnosti i u okviru nacionalnog zakonodavstva,

Dogovorile su se o sljedećem:

Član 1

Strane potpisnice će razvijati saradnju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu sa principima jednakosti i zajedničke koristi i u skladu sa regulativom koja je na snazi u zemljama strana potpisnica.

Član 2

Saradnja može obuhvatiti sljedeće oblasti:

1) Razmjenu informacija o:

- a) trenutnom stanju u poljoprivredi, pravicima u poljoprivrednoj politici, mehanizmima za regulaciju i organizaciju poljoprivrednih tržišta i uspostavljanju tržišnih institucija, upravljanju poljoprivrednim zemljištem i njegovom održavanju, radu stručnog obrazovanja u poljoprivredi
- b) iskustvu Estonije u prilagođavanju sektora poljoprivrede zahtjevima Zajedničke poljoprivredne politike Evropske Unije, tranziciji sektora poljoprivrede, radu poljoprivrednih tržišta (harmonizacija zakona koji se odnose na poljoprivredu, institucionalna organizacija poljoprivrednog tržišno informacionog sistema itd.), uspostavljanju informacionog sistema, iskustvu Estonije u pogledu novog zakona o vinu, kategorijama vina i zaštiti geografskih oznaka porijekla, pripremi Programa ruralnog razvoja, ruralnom razvoju, poljoprivredi, superviziji lanca hrane, ribarstvu, pitanjima zaštite životne sredine i upravljanja vodama, bezbjednosti hrane sa posebnim naglaskom na upravljanje životinjskim nus proizvodima

2) Olakšavanje i podršku preduzetnicima u oblasti:

- a) transfera iskustva Estonije u implementaciji zakona EU, standarda, tehničke regulative koja se odnosi na industriju hrane kako bi se dostigli standardi bezbjednosti i kvaliteta hrane, iskustva u oblasti kooperativa,
- b) promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kroz organizovanje sajмова i izložbi,

3) Olakšavanje i podršku naučnim kontaktima u oblasti:

- a) istraživanja u oblasti poljoprivrede, razvoja i inovacija (naučna saradnja i razmjena iskustva u oblasti uzgoja životinja, biotehnologije, šumarstva, industrije hrane, ribarstva i navodnjavanja),
- b) tehnoloških standarda koji se primjenjuju na poljoprivredne farme,
- c) razmjenu iskustva vezanog za istraživanja u poljoprivredi i marketingu poljoprivrednih proizvoda, novih tehnologija i njihove primjene u primarnoj proizvodnji i industriji hrane, uspostavljanju informacionog sistema LPIS i IACS.
- d) ruralnog razvoja i ostalih oblasti koje se tiču poljoprivrede i ruralnog razvoja,

Član 3

1. Radi dostizanja ciljeva koji su definisani ovim Memorandumom o razumijevanju, Strane će održavati kontinuirani kontakt preko svojih zvaničnih predstavnika.

2. Troškovi rada i implementacije programa saradnje će biti pokriveni od Strana tako da svaka Strana snosi svoje sopstvene troškove.

Član 4

Svi sporovi nastali u interpretaciji ili primjeni ovog Memoranduma o razumijevanju će biti rješavani od Strana putem međusobnih pregovora.

Član 5

1. Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu danom potpisivanja, i ostaće na snazi tokom perioda od pet godina. Memorandum će biti automatski produžen na naredne petogodišnje periode, osim ukoliko jedna od Strana ne podnese pisano obavještenje drugoj Strani o svojoj namjeri da raskine Memorandum, najkasnije šest mjeseci prije isteka važenja postojećeg Memoranduma o razumijevanju.

2. Raskid ovog Memoranduma o razumijevanju neće uticati na implementaciju trenutnih projekata/programa koji su dogovoreni prije datuma raskida ovog Memoranduma o saradnji.

Sačinjeno u Podgorici, dana 07. 05 2014. godine, u dva primjerka, na crnogorskom, estonskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako autentični. U slučaju sporova u interpretaciji bilo koje odredbe ovog Memoranduma o razumijevanju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

U ime
Ministarstva poljoprivrede
Estonije



U ime
Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja
Crne Gore

